

Broj: 01-167/22
Podgorica, 27.07.2022.godine
JJ/JJ

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, u skladu sa odredbom člana 41 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 42/11 i 32/14) postupajući po sopstvenoj inicijativi i navodima iz članka dnevnog lista „Vijesti“ „Vlaga, prazan frižider X je svakodnevica“, dao je sledeće

MIŠLJENJE

I UVOD

1.U tekstu se između ostalog navodi: da je X X samohrana majka četvero djece; da sa njima živi u trošnoj i vlažnoj kući; da je namještaj u kući dotrajavao, da spavaju svi u kuhinji; da je četvero djece sa njom, tri kćerke od tri, sedam i osam godina, i sin od 14 godina; da je najmladju djevojčicu od 15 mjeseci Centar odmah nakon rođenja dao hraniteljskoj porodici, zbog nemogućih uslova u kojima žive; da X dijete gleda ponekad kad dođe u Nikšić i da joj puno nedostaje kao i drugoj djeci; da nije dobrog zdravlja, ima hroničnu astmu, a na X ne može da radi jer nigdje nema posla; da u Nikšiću ne može da traži posao jer su udaljeni od istog 50 km; da je primala materijalno obezbjeđenje porodice u određenom iznosu, ali da joj je to pravo ukinuto zbog zemlje koju posjeduje; da dječiji dodatak ne dobija od jula mjeseca jer je neko pare podigao umjesto nje; da nije prijavljivala slučaj policiji, jer su iz Centra naveli da se zna ko je ta osoba, ali da ne mogu da budu sigurni dok ne dobiju odgovor od drugih organa; da im je neophodna pomoć.

II POSTUPANJE ZAŠTITNIKA

2. Povodom iznijetih navoda, Zaštitnik je pokrenuo ispitni postupak i zatražio izjašnjenja od JU Centra za socijalni rad za Nikšić i od Opštine Nikšić, o mjerama i radnjama koje su preduzimali.

3. Zaštitniku je JU Centar za socijalni rad Nikšić, dostavio izjašnjenje u kojem se između ostalog navodi: da je Centar upoznat sa porodičnom situacijom X X i da je korisnica materijalnog obezbjeđenja od 2014.godine do danas; da je navedeno pravo ostvarivala u punom iznosu sve do 01.07.2021.godine, kada joj je umjesto punog iznosa materijalnog obezbjeđenja za pet članova (130.36 eura), regulisano pravo na materijalno obezbjeđenje po članu 25 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, u iznosu od 65.17 eura. Kao korisnica materijalnog obezbjeđenja takođe je ostvarivala, i dalje ostvaruje pravo na dječiji dodatak; da je tačno da imenovanoj, iako je bila na isplatnom spisku, nije isplaćivan iznos na ime dječijeg dodatka za period od 01.05.2021 - 31.01.2022.godine, zbog systemske greške, ali je Centar donio rješenje o nadoknadi odobrenog iznosa koji će biti isplaćen zajedno sa februariskim materijalnim davanjima; da je porodica X X praćena od strane Službe za djecu i mlade od rođenja njene treće kćerke X (2015.god.), od kada joj se konstantno pružaju savjetodavne usluge u cilju što kvalitetnijeg odgajanja djece; da je početkom 2021.godine zbog zdravstvene i higijenske zapuštenosti iz porodice izmještena tek rođena kćerka X, i rješenjem ovog Centra smještena na porodični smještaj - hraniteljstvo kod X X. Porodici X je više puta odobravana i jednokratna novčana pomoć, kao i pomoć u hrani i namirnicama.

4.Zaštitniku je Opština Nikšić, dostavila izjašnjenje u kojem se između ostalog navodi: da su se sa porodičnom situacijom X X upoznali putem medija; da budući da se g-đa X Opštini Nikšić nikada nije obraćala za pomoć i da su o njenom problemu saznali putem medija, Opština nije preduzimala mjere i radnje u cilju pomoći porodici X X. Ukoliko se g-đa X obrati zahtjevom za pomoć, Opština će u skladu sa mogućnostima izaći u susret.

III UTVRĐENE ČINJENICE

5. Na osnovu navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dostavljene dokumentacije u ispitnom postupku je utvrđeno:

- Da je X X samohrana majka četvero djece;
- Da žive u lošim ulovima;
- da je početkom 2021. godine, zbog zdravstvene i higijenske zapuštenosti iz porodice izmještena tek rođena kćerka najmlađa X, i rješenjem Centra smještena na porodični smještaj - hraniteljstvo kod X X;
- da je Centar upoznat sa porodičnom situacijom X X i da je korisnica materijalnog obezbjeđenja od 2014. godine do danas;
- da je X X navedeno pravo ostvarivala u punom iznosu sve do 01.07.2021. godine, kada joj je umjesto punog iznosa materijalnog obezbjeđenja za pet članova, regulisano pravo na materijalno obezbjeđenje po članu 25 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
- da kao korisnica materijalnog obezbjeđenja i dalje ostvaruje pravo na dječiji dodatak;
- da je Centar zbog neisplaćivanja iznosa na ime dječijeg dodatka za period od 01.05.2021 - 31.01.2022. godine, zbog systemske greške, donio rješenje o nadoknadi odobrenog iznosa koji će biti isplaćen zajedno sa februarskim materijalnim davanjima;
- da je porodica X X praćena od strane Službe za djecu i mlade od rođenja njene treće kćerke X (2015.god.), od kada joj se konstantno pružaju savjetodavne usluge u cilju što kvalitetnijeg odgajanja djece;
- da je porodici X više puta odobravana i jednokratna novčana pomoć, kao i pomoć u hrani i namirnicama.
- da se Opština Nikšić sa porodičnom situacijom X X upoznala putem medija;
- da će Opština Nikšić će u skladu sa mogućnostima izaći u susret ukoliko se g-đa X obrati zahtjevom za pomoć.

IV RELEVANTNI PROPISI

6. Ustavom Crne Gore („Sl. list CG“ br.1/2007 i 38/2013) propisano je:

Crna Gora jemči i štiti prava i slobode. Prava i slobode su nepovredivi.

Svako je obavezan da poštuje prava i slobode drugih. (Član 6)

Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu. (Član 8)

Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava i sloboda. (Član 19)

Roditelji su obavezni da brinu o djeci, da ih vaspitavaju i školuju. (Član 72)

Dijete uživa prava i slobode primjerno njegovom uzrastu i zrelosti.

Djetetu se jemči posebna zaštita od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja ili zloupotrebe. (član 74)

7. Konvencijom o pravima djeteta UN-a propisano je:

U svim akcijama u vezi s djecom, bez obzira da li ih poduzimaju javne ili privatne društvene dobrotvorne institucije, sudovi, upravne vlasti ili zakonska tijela, najbolji interesi djeteta biće od prvenstvenog značaja.

Države-potpisnice uzimaju na sebe da osiguraju djetetu zaštitu i brigu koja je potrebna za njegovu dobrobit, uzimajući u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih staratelja ili drugih pojedinaca zakonski odgovornih za njega, i da bi se ovo postiglo, preduzeće sve zakonske i upravne mjere. (Član 3. stav 1 i 2)

Države-potpisnice će osigurati da se institucije, službe i ustanove odgovorne za brigu o djeci i njihovu zaštitu pridržavaju standarda uspostavljenih od odgovarajućih vlasti, naročito u pogledu sigurnosti, zdravlja, u broju i prikladnosti njihovog osoblja kao i odgovarajućeg nadzora nad njima. (čl. 3)

Države-potpisnice se slažu da se obrazovanje djeteta usmjeri ka:

(a) Razvoju dječije ličnosti, talenta i mentalnih i fizičkih sposobnosti do njihovih punih mogućnosti;

(d) Pripremi djeteta za odgovoran život u slobodnom društvu, u duhu razumijevanja, mira, tolerancije, jednakosti ..(čl. 29 stav 1 tačka 1 i 4)

8. Zakon o socijalnom stanovanju Crne Gore ("Sl. list CG", br. 35/13) propisuje:

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno stanovanje i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje. (Član 1)

Socijalno stanovanje, u smislu ovog zakona, je stanovanje odgovarajućeg standarda koje se obezbjeđuje pojedincima ili domaćinstvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da riješe pitanje stanovanja.

Stanovanje odgovarajućeg standarda, u smislu stava 1 ovog člana, je stanovanje koje je u skladu sa načelima: dostupnosti, pravne sigurnosti, pristupačnosti stana za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmičkog i arhitektonskog projektovanja, građenja objekata, zaštite zdravlja, zaštite životne sredine i prostora, zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća, zaštite od požara, eksplozija i industrijskih incidenata, toplotne zaštite, energetske efikasnosti i zaštite od buke i vibracija. (Član 2)

Pravo na socijalno stanovanje, u skladu sa ovim zakonom, mogu da ostvare fizička lica koja nemaju stan, odnosno drugi objekat za stanovanje (u daljem tekstu: stambeni objekat), odnosno lica čiji stambeni objekat nije odgovarajućeg standarda i koja iz prihoda koje ostvaruju ne mogu da obezbijede stambeni objekat.

Pravo iz stava 1 ovog člana može da ostvari crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji Crne Gore, ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom.

Pravo iz stava 1 ovog člana može da ostvari i strani državljanin i lice bez državljanstva čiji status je riješen u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim ugovorom. (Član 3)

Prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje, u skladu sa ovim zakonom, naročito imaju: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, lica preko 67 godina života, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, pripadnici Roma i Egipćana (RE populacija), raseljena lica, interno raseljena lica s Kosova koja borave u Crnoj Gori, stranac sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom koji je imao priznat status raseljenog lica ili interno raseljenog lica i žrtve nasilja u porodici. (Član 4)

U skladu sa programom socijalnog stanovanja jedinica lokalne samouprave donosi lokalni program socijalnog stanovanja (u daljem tekstu: lokalni program).

Lokalni program naročito sadrži:

- lica, odnosno grupe lica na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojima će se rješavati pitanje socijalnog stanovanja, u skladu sa ovim zakonom;
- obim i uslove odobravanja sredstava privrednim društvima, fizičkim licima i stambenim zadrugama i način vraćanja sredstava, u skladu sa ovim zakonom;
- bliža mjerila i kriterijume za utvrđivanje visine zakupnine za korišćenje stambenih objekata, u skladu sa ovim zakonom.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da predlog lokalnog programa dostavi na saglasnost Ministarstvu.

U postupku davanja saglasnosti iz stava 3 ovog člana Ministarstvo provjerava usklađenost sa programom socijalnog stanovanja.

Ministarstvo je dužno da ocijeni usklađenost predloga lokalnog programa sa programom socijalnog stanovanja u roku od 30 dana od prijema predloga lokalnog programa.

Predlog lokalnog programa koji nije usklađen sa programom iz člana 5 ovog zakona vraća se na doradu.

Lokalni program jedinica lokalne samouprave donosi na period od godinu dana nakon dobijanja saglasnosti iz stava 3 ovog člana. (Član 6)

U oblasti socijalnog stanovanja jedinica lokalne samouprave je obavezna da:

- 1) prikuplja podatke potrebne za izradu i donošenje lokalnog programa (snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda i stambenih potreba i sl.);
- 2) upravlja projektima izgradnje stambenih objekata;
- 3) vrši poslove davanja u zakup stambenih objekata;
- 4) razvija nove programe finansiranja socijalnog stanovanja i podstiče partnerski odnos između javnog, privatnog i neprofitnog sektora u oblasti socijalnog stanovanja;
- 5) organizuje poslove održavanja stambenih objekata za socijalno stanovanje;
- 6) obavlja i druge poslove u oblasti socijalnog stanovanja, u skladu sa ovim zakonom. (Član 7)

9. Porodični zakon Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 1/2007 i "Sl. list CG", br. 53/2016 i 76/2020) propisuje:

Prava djeteta su nedjeljiva, uzajamno povezana i cjelovito se ostvaruju.

Država je dužna da poštuje i unapređuje prava djeteta i preduzima potrebne mjere za zaštitu djeteta od zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i diskriminacije.

Svako je dužan da obavijesti centar za socijalni rad (u daljem tekstu: organ starateljstva) o povredi prava djeteta za koju sazna.

Mjere kojima se zadire u porodični život dopuštene su samo ako se zaštita članova porodice ne može obezbijediti na manje restriktivan način, pružanjem usluga socijalne i dječje zaštite.

U ostvarivanju, unapređivanju i zaštiti prava djeteta nadležni organi, ustanove, javne službe i pojedinci dužni su da međusobno saraduju. (Član 5)

Svako je dužan da se rukovodi najboljim interesom djeteta u svim aktivnostima koje se direktno ili indirektno tiču djeteta.

Najbolji interes djeteta ima prioritet i utvrđuje se polazeći od:

- prava djeteta;

- mišljenja i želje djeteta;
- uzrasta, razvojnih sposobnosti i drugih ličnih svojstava djeteta;
- potrebe zaštite života i zdravlja djeteta;
- potrebe osiguranja bezbjednosti djeteta;
- potrebe fizičkog, emocionalnog, obrazovnog, socijalnog i drugog razvoja djeteta;
- prethodnog iskustva i okolnosti u kojima dijete živi;
- drugih okolnosti i stanja koja mogu da utiču na dobrobit djeteta. (Član 5b)

Dijete ima pravo na život i razvoj u zdravoj i bezbjednoj životnoj i socijalnoj sredini.

Dostojanstvo djeteta je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite.

Svi su dužni da postupaju prema djetetu uz poštovanje njegove ličnosti i individualnosti. (Član 61a)

Dijete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju prije svih drugih.

10. Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015, 47/2015, 56/2016, 66/2016, 1/2017, 31/2017 - odluka US, 42/2017 i 50/2017) propisuje:

Prava iz socijalne i dječje zaštite i obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite ostvaruju se pod uslovima i na način propisan ovim zakonom. (Član 1)

Socijalna i dječja zaštita je djelatnost kojom se obezbjeđuju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni pojedincu i porodici sa nepovoljnim ličnim ili porodičnim okolnostima, koji uključuju prevenciju, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku. (Član 2)

Socijalna i dječja zaštita ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života i osnaživanje za samostalan i produktivan život pojedinca i porodice.

U ostvarivanju ciljeva socijalne i dječje zaštite, posebno se štite:

1) dijete:

- bez roditeljskog staranja;
- čiji roditelj nije u stanju da se o njemu stara;
- sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
- sa problemima u ponašanju;
- koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
- koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;
- žrtva trgovine ljudima;
- kojom roditelji nijesu saglasni oko načina vršenja roditeljskog prava;
- koje se zatekne van mjesta prebivališta bez nadzora roditelja, usvojioca ili staratelja;
- trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- kojom je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite. (Član 4)

Korisnik koji nije zadovoljan pruženom uslugom, postupkom ili ponašanjem pružaoca usluge može podnijeti pritužbu organu državne uprave nadležnom za poslove socijalnog staranja (u daljem tekstu: nadležni organ državne uprave). (Član 10)

Prava iz socijalne i dječje zaštite su:

- 1) osnovna materijalna davanja;
- 2) usluge socijalne i dječje zaštite. (Član 11)

Korisniku prestaje pravo na materijalno obezbjeđenje ako:

- 1) nastupe promjene koje su od uticaja na ostvarivanje prava u skladu sa čl. 21 i 22 ovog zakona;
- 2) koristi uslugu porodičnog smještaja, odnosno uslugu smještaja u ustanovi ... (Član 31a)

Usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite su:

- 1) podrška za život u zajednici;
- 2) savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga;
- 3) smještaj;
- 4) neodložne intervencije i
- 5) druge usluge.

Bliže uslove za pružanje i korišćenje usluga, normative i minimalne standarde usluga iz stava 1 ovog člana propisuje nadležni organ državne uprave. (Član 60)

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite u prvom stepenu rješava centar za socijalni rad.

O žalbi protiv rješenja centra za socijalni rad rješava nadležni organ državne uprave.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. (Član 73)

Centar za socijalni rad:

- 1) obavlja procjenu stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjenu podobnosti staraoca, hranitelja i usvojioca; izradu i praćenje individualnih planova usluga;
- 2) rješava u prvom stepenu o zahtjevima za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite;
- 3) preduzima mjere, pokreće i učestvuje u sudskim i drugim postupcima;
- 4) vodi evidencije i stara se o čuvanju dokumentacije korisnika;
- 5) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. (Član 114)

11. Zakonom o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list CG” br. 42/11 i 32/14) propisano je:

Zaštitnik/ca samostalno i nezavisno, na načelima pravde i pravičnosti, preduzima mjere za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kad su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlaštenja (u daljem tekstu: organi), kao i mjere za sprječavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i mjere za zaštitu od diskriminacije. (Član 2)

Zaštitnik/ca nije ovlašten/a da mijenja, ukida ili poništava akte organa.

Zaštitnik/ca ne može da zastupa stranke u postupku, niti da u njihovo ime ulaže pravna sredstva, osim u slučaju iz člana 27 stav 2 ovog zakona. (Član 22)

Nakon završetka ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaštitnik/ca daje mišljenje o tome da li je, na koji način i u kojoj mjeri došlo do povrede ljudskih prava i sloboda.

Kad Zaštitnik/ca utvrdi da je došlo do povrede ljudskih prava i sloboda, mišljenje sadrži i preporuku o tome šta treba preduzeti da bi se povreda otklonila, kao i rok za njeno otklanjanje. (Član 41)

Starješina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom na čiji rad se preporuka odnosi obavezan je da, u ostavljenom roku, dostavi izvještaj o preduzetim radnjama za izvršenje preporuke.

Ukoliko starješina/ka, odnosno lice koje rukovodi organom ne postupi po preporuci u određenom roku, Zaštitnik/ca može upoznati neposredno viši organ, podnijeti poseban izvještaj ili obavijestiti javnost. (Član 42)

O rezultatima ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaštitnik/ca obavještava podnosioca/teljku pritužbe dostavljanjem mišljenja. (Član 43)

V ZAKLJUČNA OCJENA

12. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda nakon sprovedenog ispitnog postupka i dobijene dokumentacije zaključuje da je JU Centar za socijalni rad Nikšić preduzimao mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Zaštitnik takođe zapaža da je X X korisnica materijalnog obezbjeđenja od 2014.godine i da je navedeno pravo ostvarivala u punom iznosu sve do 01.07.2021.godine, kada joj je umjesto punog iznosa materijalnog obezbjeđenja za pet članova, regulisano pravo na materijalno obezbjeđenje po članu 25 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Kao korisnica materijalnog obezbjeđenja takođe je ostvarivala, i dalje ostvaruje pravo na dječiji dodatak; da je porodica X X praćena od strane Službe za djecu i mlade i da joj se konstantno pružaju savjetodavne usluge u cilju što kvalitetnijeg odgajanja djece; da je početkom 2021.godine zbog zdravstvene i higijenske zapuštenosti iz porodice izmještena tek rođena kćerka X, i rješenjem ovog Centra smještena na porodični smještaj - hraniteljstvo kod X X. Porodici X je više puta odobravana i jednokratna novčana pomoć, kao i pomoć u hrani i namirnicama.

Zaštitnik je cijenio i izjašnjenje Opštine Nikšić, u kojem su naveli da su se sa porodičnom situacijom X X upoznali putem medija i da budući da se g-đa X Opštini Nikšić nikada nije obraćala za pomoć i da su o njenom problemu saznali putem medija, opština nije preduzimala mjere i radnje u cilju pomoći porodici X X. Ukoliko se g-đa X obrati zahtjevom za pomoć, Opština će u skladu sa mogućnostima izaći u susret.

S tim u vezi, Zaštitnik podsjeća na odredbe Porodičnog zakona - da dijete ima pravo na život i razvoj u zdravoj i bezbjednoj životnoj i socijalnoj sredini. Dostojanstvo djeteta je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite. Načelo najboljeg interesa djeteta zahtjeva da se pri donošenju odluke ili izvršenju postupaka koje utiču na dijete, ili na djecu kao skupinu ima na umu kriterijum dobrobiti djeteta. Načelo bi trebalo biti shvaćeno kao smjer u kojem svako djelovanje treba ići i da bi taj standard morao biti poštovan ne samo u svim ustanovama institucijama organima vlasti koja se bave djecom, nego u svim područjima života, tako da najbolji interes djeteta ima prednost pred svim ostalim interesima.

Takođe odredbe Zakona o socijalnom stanovanju propisuju da je socijalno stanovanje, u smislu ovog zakona, stanovanje odgovarajućeg standarda koje se obezbjeđuje pojedincima ili domaćinstvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da riješe pitanje stanovanja, što je slučaj sa porodicom X X.

Zaštitnik takođe poziva nadležne organe da se u postupanjima rukovode najboljim interesom djeteta u svim aktivnostima koje ih se direktno ili indirektno tiču i da porodici X X obezbijede adekvatne uslove za život.

Imajući u vidu navedeno a u cilju ostvarivanja najboljeg interesa djeteta, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore daje

PREPORUKU

JU Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik:

- da nastavi da prati porodicu X i preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti shodno važećim zakonskim propisima.

Opštini Nikšić:

- da preduzima mjere i radnje iz svojih nadležnosti u cilju obezbjeđenja adekvatnog stambenog prostora za ugrožene kategorije stanovništva, u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju Crne Gore.

ZAMJENICA ZAŠTITNIKA
LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE
Snežana Mijušković

D-na:

- JU Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, adresa: Ul. Njegoševa br.10
- Opštini Nikšić, g-dinu, Marku Kovačeviću, predsjedniku, adresa: Ul. Njegoševa br.18, Nikšić
- a/a